ЧАРШӘМБЕ
10
ФЕВРАЛЬ
1943 ел.
№ 33 (6755)
Аерым номеры 20 тиен.

БАРЛЫК ИЛЛӘРНЕҢ ПРОЛЕТАРИЙЛАРЫ, БЕРЛӘШЕГЕЗ!

КЫЗЫЛ ТАТАРСТАН

ВКП(б) ның ТАТАРСТАН ӨЛКӘ ҺӘМ КАЗАН ШӘҺӘР КОМИТЕТЛАРЫ, ТАССР ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТЫ ҺӘМ ХЕЗМӘТ ИЯЛӘРЕ ДЕПУТАТЛАРЫНЫҢ КАЗАН ШӘҺӘР СОВЕТЫ ОРГАНЫ.

ТРАКТОРЛАРГА РЕМОНТНЫ ТИЗЛӘТЕРГӘ

Үткән көз туңга сөрү планы күп кенә районнарда үтәлми калды. Димәк, ул җирләрне яз көне сөрергә туры киләчәк. Бу хәл бер үзе генә дә быел тарту көчләрен язгы чәчүгә әзерләүнең никадәр әһәмиятле һәм гаять җаваплы эш икәнен ачык күрсәтә. Язгы чәчүгә атларны җентекләп әзерләүне, үгез һәм сыерларны җигүле эшкә өйрәтүне киң җәелдерү белән бер рәттән, механик тарту көчләренә ремонт ясауга быел аеруча җитди игътибар бирелергә тиеш. Тракторларга һәм аларга тагылма барлык машиналарга ремонт ясауны озакка сузуның яки ремонтның сыйфатына аз гына булса да кимчелек китерүнең соңыннан төзәтелүе мөмкин булмаган һәм һичбер нәрсә белән дә аклана алмый торган җинаятькә—язгы чәчүнең соңга калуына алып баруы мөмкин. МТМ, МТС директорлары һәм политбүлек начальниклары бу нәрсәне бер генә минутка да истән чыгармаска, тракторларга ремонт ясау эше белән өзлексез рәвештә шөгыльләнергә тиешләр. Тракторларга һәм аларга тагылма машиналарга ремонт ясау шулай үткәрелергә тиеш ки, язгы чәчү вакытында бер генә трактор да туктап торырлык булмасын. Әнә шуңар ирешсәк кенә язгы чәчү кыска срокта үтәчәк.

Ил һәм фронт интересларын беренче планга куйган һәм быел чыннан да хәрби уңыш алуга ирешүне үзенең төп бурычы итеп санаган МТС коллективлары тракторларга ремонт ясауны уңышлы алып баралар. Мондыйлар рәтенә Мөслим, Чокалы (Чүпрәле районы), Бөгелмә, Актаныш, Саба, һ. б. күп кенә МТС коллективларын кертергә мөмкин. Болардан Мөслим һәм Чокалы МТС лары тракторларга ремонт ясауны тәгәлләделәр дә инде. Саба МТС коллективының бигрәк тә тырышлык күрсәтүен әйтергә кирәк. Бу МТС коллективы членнарыннан стахановчы коммунист иптәш Җәләлиев тракторларга ремонт ясауда үзенә бирелгән көнлек заданиеләрне һәрвакыт 200—300 процентка үтәп бара. Комсомолецлардан Вәлиева, Әскәрова һәм башка күп кенә иптәшләр дә көнлек норманы системалы рәвештә арттырып үтәп, коллективның барлык эшчеләренә үрнәк булып торалар.

Шул ук вакытта ремонтны һичбер гафу ителмәслек дәрәҗәдә акрын алып баручы МТС лар да, кызганычка каршы, бездә аз түгел. Столбище һәм Минзәлә МТС ларын алыйк. Столбище МТС ында (директоры Макаров, политбүлек начальнигы Артемьев иптәшләр) ремонт планы моннан 10 көн элек үк инде 46,3 процентка үтәлгән иде. Соңгы биш көндә дә бу процент үзгәрешсез калды. Минзәлә МТС ында (директоры Талипов, политбүлек начальнигы Семенов иптәшләр) да шул ук хәл. Биредә дә планның үтәлеше 10 көннән бирле 37,0 процентта тукталып тора.

Тракторларга һәм аларга тагылма машиналарга ремонт ясауны тәгәлләүнең иң соңгы срогы итеп 15 нче апрель билгеләнгән иде. Әгәр дә ремонт эшләренең темпы хәзергечә баруда дәвам итсә, үз-үзеннән билгеле, ремонт бу срокка үтәлеп бетмәячәк.

Кыскасы, республикабызда тракторларга ремонт ясау бик акрын бара. Паркның әле яртысы гына төзек. Язгы чәчүгә әзерлектә бу безнең төп һәм иң зур кимчелекләребезнең берсе булып тора. Ремонтның хәзергә кадәр булган темп белән дәвам итүенә түзеп торырга мөмкин түгел. Ремонтны билгеләнгән срокка үтәү өчен эш, һичсүзсез, берничә тапкыр көчәйтелергә тиеш.

Фронтларда Кызыл Армиябез уңышлы һөҗүм алып бара. Илебезнең барлык хезмәт ияләре Кызыл Армиябезнең уңышлары белән чиксез рухланган хәлдә, Кызыл Армиябезнең 25 еллыгын яңа җиңүләр белән каршы алу өчен армый-талмый эшлиләр. Социалистик ярыш көннән-көн көчәя бара. МТС һәм МТМ коллективлары да бу ярыштан читтә калмаска һәм Кызыл Армиянең 25 еллыгын тракторларга ремонт ясауны тәмамлау яки аның билгеләнгән срокта үтәлүен тәэмин итәрлек кискен борылыш белән каршы алырга тиешләр.

СОҢГЫ СӘГАТЬТӘ

БЕЗНЕҢ ГАСКӘРЛӘР БЕЛГОРОД, ШЕБЕКИНО ШӘҺӘРЛӘРЕН АЛДЫЛАР

9 нчы февральдә генерал-лейтенант иптәш К. С. МОСКАЛЕНКО гаскәрләре каты сугыш нәтиҗәсендә БЕЛГОРОД шәһәрен һәм зур тимер юл узелын, шулай ук ШЕБЕКИНО шәһәрен алдылар. Белгород шәһәренә беренче булып генерал-майор иптәш М. И. МЕНЬЩИКОВ һәм полковник иптәш А. С. КОСТИЦЫН частьлары бәреп керделәр. Трофейлар кулга төшерелде һәм пленныйлар алынды.

СОВЕТ ИНФОРМБЮРОСЫ.

СССР Верховный Советы Президиумы Указы

Сугыш ордены булган өченче дәрәҗә Кутузов ордены билгеләү турында һәм Суворов орденының статутына өстәмә турында

1. Сугыш операцияләрен оештыруда һәм аларга җитәкчелек итүдә күренекле хезмәтләр өчен һәм ватан өчен сугышларда бу операцияләр нәтиҗәсендә ирешелгән уңышлар өчен Кызыл Армия командирларын бүләкләү өчен сугыш ордены булган өченче дәрәҗә **Кутузов ордены** билгеләргә.

2. Өченче дәрәҗә **Кутузов орденының** статутын һәм язма аңлатмасын расларга.

3. Фронтларның һәм флотларның командующийларына, СССР Верховный Советы Президиумы исеменнән, өченче дәрәҗә **Кутузов ордены** белән бүләкләү хокукын бирергә.

4. **Суворов ордены** статутына, өстәмә буларак, өченче дәрәҗә **Суворов ордены** белән рота командирлары да бүләкләнергә мөмкин дип билгеләргә.

СССР Верховный Советы Президиумы Председателе М. Калинин.
СССР Верховный Советы Президиумы Секретаре А. Горкин.

Москва, Кремль, 8 февраль, 1943 ел.

ӨЧЕНЧЕ ДӘРӘҖӘ КУТУЗОВ ОРДЕНЫНЫҢ СТАТУТЫ

Өченче дәрәҗә **Кутузов ордены** белән түбәндәге уңышлар өчен полкларның, батальоннарның, роталарның командирлары һәм полк штабларының начальниклары бүләкләнә:

Тапшырылган сугышны үткәрүдә инициатива күрсәткән өчен һәм кинәт, кыю һөҗүм нәтиҗәсендә дошманны зур җиңелүгә дучар иткән өчен.

Үз гаскәрләре өчен аз югалтулар белән дошманның каршылык күрсәтә торган зур узелын алган өчен, яулап алынган позицияләрне оста итеп беркеткән өчен һәм дошманның контратакаларын кискенлек белән кире кайтарган өчен.

Чигенүче дошманны оста итеп куып баруны, аның җанлы көчләрен һәм техникасын тар-мар итүне оештырган өчен, дошманның чолганып алынган группировкаларын тизлек белән бетергән өчен.

Дошманның коммуникацияләренә кыюлык белән барып чыгып, аның тылдагы гарнизоннарын һәм базаларын тар мар иткән өчен.

Сугыш планын оста итеп эшләп, барлык корал төрләренең үзара бергәләшеп дөрес хәрәкәт итүләрен һәм сугышның уңышлы чыгуын тәэмин иткән өчен

ӨЧЕНЧЕ ДӘРӘҖӘ КУТУЗОВ ОРДЕНЫНЫҢ ЯЗМА АҢЛАТМАСЫ

Өченче дәрәҗә **Кутузов ордены** билгесе көмештән ясалып, биш почмаклы калку йолдыз рәсеменнән тора. Йолдызның өсте төрле якка таралып киткән нурлар формасында эшләнгән.

Йолдызның уртасы түгәрәк булып, аның урта бер җирендә, Кремль башнясы фонында, Кутузовның калку рәсеме бар. Башняның башына биш почмаклы кечкенә йолдыз куелган.

Кутузов рәсеме әйләнәсенә **«Михаил Кутузов»** дип язылган.

Йолдызның очлары арасындагы буш урыннарга рәттән биш нур сызыгы ясалган.

Орденның зурлыгы, йолдызның очыннан алып аңа каршы булган яктагы нурларның очына кадәр — 44 миллиметр.

Орден билгесе алка һәм бер чылбыр буыны ярдәме белән пластинкага тоташтырылган. Пластинка кызыл муар лента белән төрелгән.

Орденны киемгә беркетү өчен пластинканың икенче ягында гайка белән берлектә штифты бар.

Кызыл Армиягә—сугыш машиналары!

Хәмидулла бабай 20 мең сум тапшырды

Норлат районы колхозчылары һәм колхозчы хатын-кызлары, Кызыл Армиянең уңышлы һөҗүмнәре белән рухланганнары хәлдә, язгы чәчүгә әзерлекне киң җәелдереп җибәрү белән бергә, самолетлар эскадрильясы төзү фондына средстволар туплауны да зур күтәренкелек белән дәвам иттерәләр. Республикабызның колхозчыларына һәм барлык хезмәт ияләренә иптәш Сталин тарафыннан җибәрелгән котлау телеграммасын алу уңае белән бу хәрәкәт тагын да көчәйде.

«Көчле ирек» колхозы члены Хәмидулла бабай Хөсәенов танклар колоннасы төзү фондына 3 мең сум акча тапшырган иде. Хәмидулла бабай самолетлар эскадрильясы төзү өчен 20 мең сум акча бирде. Аңа хәзер 67 яшь. Шулай булуга карамастан, ул колхозда яшьләрдән калышмыйча тырышып эшли. Ул узган елда бер үзе 469 хезмәт көне эшләде.

Р. ХӘСӘНОВА.

СРЕДСТВО ТУПЛАУ УҢЫШЛЫ БАРА

КЕНӘР, 3 февраль. **(Телефон буенча).** Кызыл юл районы колхозчылары һәм колхозчы хатын-кызлары самолетлар эскадрильясы төзүгә средство туплауны өзлексез дәвам иттерәләр. Алар кыска гына вакыт эчендә 1 миллион 93.100 сум акча җыеп тапшырдылар. Бу сумма тулысы белән Дәүләт банкысының район бүлегенә тапшырылды.

Яңа Иябаш авыл советына караган колхозлар 161 мең 719 сум, Ключный сад авылы колхозчылары 65 мең сум бирделәр. «Утар», «Таш Чишмә» һәм «Иске өҗем» колхозы членнары да самолетлар эскадрильясы төзүгә акча җыюны уңышлы алып баралар.

Н. СИНГАТУЛЛИН.

ЯҢА САМОЛЕТЛАР ТӨЗҮГӘ

Кызыл Армиягә яңа сугыш машиналары төзү өчен Казанда средстволар туплау уңышлы бара.

Молотов районының хезмәт ияләре авиаэскадрильялар төзү фондына 4 миллион 400 мең сум акча туплап тапшырдылар.

Партбюро секретаре урынбасары иптәш Сахапов булган заводның эшчеләре, инженер-техник работниклары һәм хезмәткәрләре 1 миллион 35 мең сум бүләк иттеләр. Шәһәрнең барлык предприятиеләрендә, учреждениеләрендә, оешмаларында һәм уку йортларында средстволар туплау дәвам итә.

20.000 СУМ

14 нче номерлы лента-туку фабрикасы коллективы авиаэскадрильялар төзү фондына 20.000 сум акча җыйнап, Дәүләт банкысына тапшырды.

ХӘРӘКӘТТӘГЕ АРМИЯ. (Төньяк-көнбатыш фронт). Н-че аэродромга бер үк вакытта ике самолет килеп төште. Берсендә—121 тапкыр сугышчан очыш ясаган куркусыз штурман, Советлар Союзы Герое гвардия капитаны Петр Матюрин килеп, икенчесендә—геройның атасы, слесарь Матвей Павлович һәм анасы Евдокия Васильевна Матюриннар иде. Иптәш Матюринның атасы һәм анасы бер елдан артык фашистлар коллыгын да торганнар. Күптән түгел капитанның иптәшләре—очучылар аларны фронт линиясе аша алып чыгып сугыш аэродромына алып кайттылар. Команда пунктында гаять дулкынландыргыч очрашу булды: Герой үзенең һәлак булган дип исәпләп йөргән ата-аналары белән кавышты. Рәсемдә: Советлар Союзы Герое, гвардия капитаны иптәш П. Матюрин үзенең атасы һәм анасы белән. ТАСС фотохроникасы.

СОВЕТ ИНФОРМБЮРОСЫННАН

9 нчы ФЕВРАЛЬДӘГЕ ИРТӘНГЕ БЕЛДЕРҮ

9 нчы февральгә каршы төндә безнең гаскәрләр элекке юнәлешләрдә һөҗүм сугышлары алып бардылар.

* * *

Ростов-Дон районында безнең гаскәрләр һөҗүмне дәвам иттерделәр. Н-че часть сугышчылары немецларның контратакасын кире кайтардылар һәм алга барып, дошманның бик каты ныгытылган позицияләрен алдылар. Сугыш кырында дошманның 300 дән артык үле гәүдәләре калды. Немецларның 4 танкысы һәм 2 самоход орудиесе юк ителде.

* * *

Краматорская районында безнең частьлар, дошманның каршылык күрсәтүен җиңеп, халык яши торган күп кенә пунктларны алдылар. Совет танкистлары немецларның 5 танкысын сафтан чыгардылар һәм яндырдылар, дошман пехотасы төялгән 20 автомашинаны юк иттеләр.

* * *

Купянскидан көнбатыштарак Н-че берләшмә частьлары һөҗүм сугышлары алып бардылар һәм халык яши торган берничә пунктны алдылар. Халык яши торган пунктларның берсе өчен булган сугышта безнең сугышчылар немецларның бер пехота батальонын тар-мар иттеләр һәм танкка каршы ата торган 8 орудие, 13 пулемет, 18 автомашина, бер радиостанция һәм хәрби милекләр төялгән олауны кулга төшерделәр.

* * *

Гостищево тимер юл станциясе районында Н-че часть сугышчылары, немецларның каршылык күрсәтүен җиңеп, алга бардылар һәм күп кенә терәк пунктларны алдылар. Дошманның 400 гә якын солдат һәм офицеры кырып ташланды. Немецларның 5 танкысы һәм 11 орудиесе сафтан чыгарылды.

* * *

Курск районында безнең гаскәрләр уңышлы һөҗүмне дәвам иттерделәр. Н-че берләшмә частьлары немецларның бер батальонга якын пехотасын юк иттеләр. Бер танк, 19 орудие, 29 пулемет, 28 автомашина, 3 тягач, ягулык саклана торган бер склад һәм бер сугыш припаслары склады кулга төшерелде.

* * *

Фатеж шәһәрендә безнең гаскәрләр немецларның ике җыелма батальонын, полиция отрядларын һәм дошманның тылдагы башка частьларын тар-мар иттеләр. Күп трофейлар кулга төшерелде. Аларның исәбен алу бара.

* * *

Ростов өлкәсендә хәрәкәт итүче «Гроза» дигән партизаннар отряды бер зур станицада немецларның гарнизонын тар-мар иткән. Совет патриотлары станицаны алганнан соң, Кызыл Армия частьлары килеп җиткәнгә кадәр аны үз кулларында тотканнар. Партизаннар чи тире саклана торган бер склад, 105 центнер йон, 1.700 тонна ашлык, 200 ат, сугыш припаслары төялгән 4 автомашина, 25 төзек трактор һәм тягачны кулга төшергәннәр.

* * *

Немецларның 7 нче авиа-кыр дивизиясеннән пленга алынган солдатлардан Ганс Фронер, Генрих Вольф һәм Рудольф Киссель болай диделәр: «7 нче авиа-кыр дивизиясе узган елның көз көнендә төзелде. Анда аэродромда хезмәт итүче солдатлар тупланды. Декабрь аенда бу дивизия Совет-Германия фронтына җибәрелде. Солдатларга, бу дивизия резервта торачак дип әйткәннәр иде. Ләкин без, командование махсус укуны үткән һава көчләрендәге солдатларны пехота сыйфатында фронтка җибәрергә мәҗбүр була икән, немец гаскәрләренең эшләре начар икәнлекне аңладык. Беренче сугышларда ук дивизия личный составының 60 процентын югалтты һәм хәзер сугышка сәләтле түгел инде. Исән калган солдатлар бик күп тапкырлар күчеп йөрүдән арып беттеләр. Безгә бер-бер артлы «чыдап торыгыз» дигән приказларны бирделәр. Ләкин руслар безне көнбатышка таба һаман да ераграк алып ташладылар. Хәзер солдатлар тик бер генә нәрсә—тизрәк һәм ераграк чигенүне, руслардан аерылып китүне һәм берничә генә көнгә булса да ял итәргә мөмкинлек алуны телиләр».

* * *

Түбәндә Орел өлкәсенең Ушаково авылында немец-фашист кабахәтләрнең ерткычлыклары турында акт игълан ителә: «Гитлерчы бандитлар Ушаково авылында канлы җинаятьләр эшләделәр. Алар Максим Горький исемендәге колхоз председателе С. Ушаковны, укытучы Д. Карловны төрмәгә яптылар, аларны ике атна буена ачлык белән газапладылар, ә соңыннан ерткычларча үтерделәр. Немец властьлары яңа елга каршы барлык кешеләрне өйләреннән куып чыгардылар һәм бик каты салкында кырга куып җибәрделәр. Крестьяннарга үзләре белән бергә нинди булса да азык һәм әйберләр алуны тыйдылар. 47 хатын, үзләренең балаларын ачтан үлүдән коткару өчен, икмәк алырга авылга кайтканнар иде. Баш кисүче фашистлар бу аналарның бөтенесен тотып алдылар һәм үтерделәр, ә гәүдәләренә бензин сибеп яндырдылар». Актка Л. Ушаков, А. Ушакова, А. Ушаков, Н. Ушакова, П. Ушакова кул куйдылар.

ПАРТИЯ ТОРМЫШЫ

АГИТАЦИЯ ЭШЕН ТАГЫН ДА КӨЧӘЙТИК!

Данлыклы Кызыл Армиянең 25 еллыгы якынлаша. Бу елны без Кызыл Армиянең дошманга көчле ударлар ясап, Көнбатышка таба җиңүле һөҗүм итеп алга барган шатлыклы көннәрдә каршылыйбыз.

Бу данлыклы еллыкка карата большевистик агитация эше аеруча зур игътибар белән алып барылырга, аның массага йогынтысы тагын да артырга тиеш.

Безнең республикабызның күп кенә агитаторлары бу мактаулы эшне хәзер инде җәеп җибәрделәр. Алар үзләренең беседаларын урындагы фактлар белән һәм Ватан сугышындагы эпизодлар белән бәйләп алып баралар. Менә бер мисал. Кучеру пунктындагы хәрби обязанныйларның берсенә анасы болай дип яза:

«Кадерле улым! Мин улымның, синең туганыңның һәлак булуы турында кайгылы хәбәр алдым. Мин синең туганың Гришаның дошман атакасына каршы торуы һәм шунда геройларча һәлак булуы белән горурланам. Шул ук вакытта мин аның үлеме турында хәсрәтләнәм. Ләкин мин беләм, сугыш корбансыз булмый. Немецларны катырак кыйна, улым. Туганың өчен алардан үч ал. Өйгә җиңеп кайт».

Агитатор иптәш Грибельный «Бөтен көчне җиңү өчен» дигән темага беседа үткәргәндә бу хаттан бик урынлы файдалана. Соңыннан ул болай дип нәтиҗә ясый:

— Сугышчы, синең турыда тылдагы кешеләр ничек кайгырталар! Синең атаң һәм анаң сине дошманга каршы изге көрәшкә җибәрәләр. Кешеләр үзләренең хезмәт көннәрен синең турыдагы фикер белән башлыйлар һәм тәмамлыйлар. Алар сине яраталар, сугышчы! Алар сиңа ышанып торалар, синең җиңүеңне телиләр. Аларның мәхәббәтенә шундый ук мәхәббәт белән җавап бир. Балаларыбызның тормышын саклыйк. Немецларның барлык явызлыклары өчен алардан үч алыйк. Син бер немецны үтерәсең икән, икенчесен дә үтер. Икене үтергәнсең икән, өченчесен дә, әлбәттә, үтер. Аларны никадәр күп үтерсәң, җиңү көне шул кадәр тизрәк булачак!

Иптәш Грибельныйның бу ялкынлы сүзләре барлык сугышчыларны батырлыкларга рухландыра. Алар, фашистлардан үч алырга, актык тамчы каннарына кадәр көрәшергә ант иткәннәр.

Ләкин, кайбер агитаторлар беседаларны алдан яхшы әзерлек белән үткәрүгә, аны тыңлаучыларны кызыксындырырлык һәм рухландырырлык материаллар белән баетуга тиешенчә бәя биреп җиткермиләр. Газеталарда басылган хәбәрләрне укып чыгу белән генә чикләнәләр. Беседаларны фактсыз, җансыз үткәрәләр.

Менә мисал итеп, Куйбышев райвоенкоматы агитаторы иптәш Коптевның призывниклар белән үткәргән беседасын күрсәтергә мөмкин. Ул беседаларында фактлардан, кызыклы материаллардан тиешенчә файдаланмый. Беседа вакытында призывникларның берсе аңа бер хат тапшыра. Бу хатта ул үзенең агасының Ленин шәһәрен саклаган вакытта батырларча үлгәнлеген әйткән. Соңыннан болай дип язган: «Минем туганымны үтергән өчен һәм совет гражданнарын мыскыллаган өчен немецлардан үч алырга телим. Мине хәзер үк фронтка җибәрүегезне үтенәм. Пулеметны, винтовканы һәм гранатаны яхшы өйрәндем».

Иптәш Коптев бу тирән патриотлык хисе белән сугарылган хаттан файдаланмый. Ул хатны укып чыгада, призывникка карап: «Сезнең шикелле кешеләр күп»,—дип гади генә җавап кайтара.

Бу факт агитаторның үз эшенә формаль төстә генә каравын күрсәтә.

Кызыл Армиябезнең данлыклы 25 еллыгына әзерлек чорында һәрбер агитатор үзенең эшен предприятиенең, колхозның, совхозның тормышы белән нык бәйләргә, андагы уңышларны күрсәтү белән бергә, җитешсез якларны фаш итәргә, аларны бетерү өчен массаны тупларга, кешеләргә политик йогынты ясауның барлык методларыннан файдаланырга тиеш.

Хәзер барлык предприятиеләрдә, заводларда, фабрикаларда, совхозларда һәм МТС ларда Кызыл Армиянең 25 еллыгы турында беседаларны, докладларны киң җәелдерергә кирәк. Аның нәтиҗәсе хезмәт иясләрен ватаныбызга, героик Кызыл Армиябезгә тагын да күбрәк ярдәм итүгә тупласын.

М. МИШНЕВ.

ПАРТОЕШМА АЛДЫНГЫЛАР ХИСАБЫНА ҮСӘ

Ватан сугышы көннәрендә колхоз авылының иң алдынгы кешеләре большевиклар партиясе сафларына керәләр.

ВКП(б) ның Биектау районы оешмасы январь аеның 15 көне эчендә генә дә 11 кешене партия сафларына кабул итте. Алар арасында Молотов исемендәге колхозның алдынгысы Богатова, җәнлек совхозы стахановчысы Бурова, финанс работнигы Агафонова, тракторчы Лазарев, телефон станциясе начальнигы Соколов һ. б. иптәшләр бар. Бу иптәшләр үзләрен ВКП(б) сафларына кабул итүне сорап биргән гаризаларында: — Бөтен көчебезне һәм энергиябезне партиябез эшенә—ватаныбыз эшенә багышлыйбыз. Әгәр дә кирәк булса, Ленин—Сталин партиясе эше өчен тормышыбызны да бирергә әзер торабыз, дип язалар. Алар бу сүзләрен практик эшләре белән аклыйлар.

Д. СКВОРЦОВ.

ЯЗГЫ ЧӘЧҮГӘ ӘЗЕРЛЕК ТУРЫНДА КИҢӘШМӘ

Шушы көннәрдә ВКП(б) ның Чистай райкомы, район советы башкарма комитеты белән берлектә, колхоз һәм авыл советы председательләренең район киңәшмәсен үткәрде. Киңәшмәдә язгы чәчүгә әзерлек эшләренең барышы турында район җир бүлеге мөдире иптәш Пановның доклады тыңланды.

Доклад буенча 14 кеше чыгып сөйләде. Алар районда язгы чәчүгә әзерлекнең начар баруын тәнкыйтьләделәр һәм ул җитешсезлекләрне бетерү өчен конкрет чаралар билгеләделәр.

Киңәшмә, Кызыл Армиянең 25 еллыгына язгы чәчүгә әзерлекне тулысы белән төгәлләү өчен барлык колхозчыларны чакырып мөрәҗәгать кабул итте.

Кызыл Армиянең данлыклы 25 еллыгын производствода яңа җиңүләр белән каршылыйк!

ӨСТӘМӘ ТҮЛӘҮ АЛДЫЛАР

ЮТАЗЫ, 9 февраль. **(Телефон буенча).** Колхозчылар хезмәтенә өстәмә түләү турында ВКП(б) Үзәк Комитеты һәм СССР Совнаркомының карары Ютазы районы колхозларында җәмәгать терлекчелеген үстерү һәм аның продукт бирүчәнлеген күтәрүгә зур этәргеч булды. Соңгы елларда бу өлкәдә эш сизелерлек рәвештә яхшырды. 1942 нче елда терлекчелек буенча эшләүче 107 кеше өстәмә түләү алды. Шулардан сыер сауучылар 6 кеше, бозау караучылар 6 кеше, кошчылык буенча 7 кеше.

Калинин исемендәге колхоз члены К. Гайсина бер ел эчендә бер ана дуңгызның үрчемен 48 башка җиткерде һәм өстәмә түләү тәртибендә 9 дуңгыз баласы алды. «Марс» колхозының дуңгыз караучысы иптәш Насыйбуллина да 4 ана дуңгыздан 84 дуңгыз баласы алганы өчен өстәмә түләү тәртибендә 11 дуңгыз баласы алды.

«Марат» колхозының умартачысы һәр умартадан уртача 71 килограмм бал алып өстәмә түләү тәртибендә үзенә 4 центнер 42 килограмм бал алды. Колхозчылар быел терлекчелектән һәм авыл хуҗалыгының башка тармакларыннан тагын да күбрәк продукция алып өстәмә түләү алуга ирешү өчен көрәшәләр.

БЕР КӨН ЭЧЕНДӘ

КЕНӘР, 9 февраль. **(Телефон буенча).** Кызыл юл районы колхозлары Кызыл Армиянең 25 еллыгына кадәр кышкы агротехника чараларын үткәрүне тәмамлау өчен көрәшәләр. Хезмәткәрләр һәм укучылар катнашы белән шушы көннәрдә агротехника чараларын үткәрү буенча өмә оештырылды. 6 нчы февральдә булган өмәгә 2.298 кеше, 464 ат катнашты. Бер көн эчендә басуга 953 тонна тирес чыгарылды, 512 гектар мәйданда кар тотылды, 434 центнер фикали, 158 центнер көл һәм 105 центнер кош тизәге җыелды. Бу көнне 213 центнер орлык чистартылды.

«Үгез елга», «Чулпан» һәм Азин исемендәге колхозларда өмә аеруча оешканлык белән үтте. «Байкал» колхозында укытучы Абдрахманова һәм Джамбикова иптәшләр өмә оештыруның инициаторы булдылар.

ПАТРИОТЛАР

Апас районы, Б. Балыкчы авылы, Чапаев исемендәге колхоз фермасында эшләүче Зиннәт иптәш Шәфигуллинга 65 яшь инде. Аның ике улы фронтта. Бер кызы да турыдан-туры армия сафларында хезмәт итә. Ә иптәш Шәфигуллин фронт интереслары өчен тылда армый-талмый эшли. Ул фермада 1930 нчы елдан бирле ферма үгезләрен карый һәм һәр вакытта да колхоз стахановчылары исемлегендә беренче урынны алып тора. Иптәш Шәфигуллин танклар колоннасы төзүгә средство туплауда да актив катнашты. Ул бу төзелешкә 5.000 сум акча бирде.

Колхоз бригадиры иптәш М. Гумеровның да 3 улы фронтта. Иптәш Гумеров, мин үзем дә фронтка китәргә әзер, ди; ул танклар төзелешенә 1.500 сум акча бирде. Иптәш Гумеров актив җәмәгать эшчесе һәм оста агитатор да.

А. ВӘЛИЕВА.

СВОДКА.

ТАТАРСТАН АССР МТС ЛАРЫНДА ТРАКТОРЛАРГА РЕМОНТНЫҢ БАРЫШЫ ТУРЫНДА

1943 нче ЕЛНЫҢ 5 нче ФЕВРАЛЕНА
(ПЛАНГА КАРАТА ПРОЦЕНТЛАРДА)

МТС лар	Үтәлеш	МТС лар	Үтәлеш	МТС лар	Үтәлеш
1. Мөслим	100,0	37. Чистай	62,7	73. Чалпы	43,2
2. Чокалы	100,0	38. Куйбышев	62,6	74. Яңа Чишмә	43,1
3. Бөгелмә	95,7	39. Кызыл йолдыз	61,1	75. Шөгер	41,5
4. Нөркәй	94,3	40. Кукмара	60,7	76. Майдан	41,4
5. Тымытык	91,9	41. Тәтеш	60,4	77. Маткавыш	41,4
6. Ишеево	91,4	42. Олы Кариле	60,0	78. Буденный	40,4
7. Актаныш	90,2	43. Мәлки	60,0	79. Кызыл юл	40,0
8. Тирсә	90,0	44. Беренче Май	58,8	80. Кама тамагы	40.0
9. Алга	90,0	45. Мөслим (Чистай)	58,8	81. Иске Писмән	38,3
10. Алабуга	84,1	46. Ютазы	58,0	82. Питрәч	38,3
11. Саба	80,0	47. Чыбыклы	57,8	83. Балык бистәсе	38,0
12. Чүпрәле	79,1	48. Балтач	57,7	84. Макыл	37,7
13. Кадряк	75,7	49. Зирекле	57,7	85. Әхмәмәт	37,3
14. Юртыш	75,0	50. Акташ	56,9	86. Арча	37,2
15. Норлат	73,8	51. Бондюг	55,6	87. Алексеевский	37,0
16. Зөя	73,8	52. Б. Матак	54,9	88. Минзәлә	37,0
17. Сарман	73,6	53. Әлмәт	54,2	89. Кәкре елга	36,1
18. Юдино	73,3	54. Тельман	54,1	90. Үзәк	35,3
19. Дөбьяз	72,9	55. Исәнбай	54,1	91. Тат. Ялтан	34,8
20. Яниль	72,7	56. Баулы	51,9	92. Биектау	33,3
21. Мөрәле	72,3	57. Каргалы	50,0	93. Чишмә	33,3
22. Азин	71,4	58. Әтнә	48,0	94. Мамадыш	32,3
23. Заинский	69,0	59. Салман	47,4	95. Кузнечиха	31,7
24. Соколка	68,6	60. Рождественский	46,9	96. Ромадан	31,5
25. Дәүләки	67,4	61. Буа	46,3	97. Морт	31,4
26. Кузайкино	67,3	62. Столбище	46,3	98. Казанбаш	30,3
27. Октябрь	67,2	63. Константиновка	46,2	99. Әлки	28,6
28. Т. Тамак	66,7	64. Калинин	46,0	100. Әлши	28,6
29. Кызыл Чапчак	66,1	65. Карамалы	45,5	101. Зур Поляна	28,1
30. Тархан	65,6	66. Иске Чишмә	45,5	102. Трехозерский	26,4
31. Чаллы	65,5	67. Тәкәнеш	45,3	103. Чиябаш	25,4
32. Аксубай	64,3	68. Кичү	45,2	104. Тат. Ходяш	25,0
33. Чүрибураш	63,8	69. Теләче	44,9	105. Ключи	20,7
34. Поповка	63,4	70. Биләр	44,4	106. Кошкино	17,4
35. Иске Тимошкино	63,2	71. Черемуховский	44,4	Барлыгы:	53,8
36. Димитров	62,9	72. Солтан	44,1	1943 нче елның 1 нче февраленә	51,3



Н-че заводта минометларны җыю.

ТАСС фотохроникасы.

Кызыл байраклы заводта

Партоешма секретаре урынбасары иптәш Ставер булган завод январь аендагы эше өчен Бөтенсоюз социалистик ярышында беренче урынга чыгып, Дәүләт Оборона Комитетының күчмә Кызыл Байрагын алуга билгеләнде.

Январь аенда производство программасы завод тарафыннан 100,7 процентка үтәлгән. Начальниклары Иванов, Патемкин, Наумов, Борисов иптәшләр булган цехлар ярышта алда бардылар. Бу цехлар төгәл график буенча эшләделәр.

Завод коллективы экономия өлкәсендә дә җитди уңышларга иреште. Продукциянең үзенә төшү бәясе, планда күрсәтелгәнгә караганда, 3 процентка кимetelде, 2 процент электр энергиясенә экономия ясалды. Рационализаторлар һәм уйлап табучылар бердәм тестә эшләделәр. Рационализаторлау тәкъдимнәрен тормышка ашыру нәтиҗәсендә январь аенда миллион сумга якын экономия алынды.

Заводта 40 фронт бригадасы оештырылды, 120 фронт станогы эшли. Эшчеләр заданиене үтәми торып цехтан китмиләр. Завод коллективы Кызыл Армиянең 25 еллыгы хөрмәтенә алган йөкләмәләрен үтәү өчен, 23 нче февральгә ике айлык планны төгәлләү өчен көрәшә.

Ленинградлылар белән ярыш

Октябрь тимер юлы делегациясе Әгерҗедә булган вакытында узел коллективының эше белән танышты. Делегатлар паровозчылар белән очраштылар, локомотивларны карап чыктылар, хәрәкәт графигын өйрәнделәр.

Ике юл арасындагы ярыш договорын тикшерү, ленинградлыларның коралларны, сугыш припасларын һәм азыкны тиз йөртүне оештырып, хәрәкәттәге армиягә ничек ярдәм итүләре турында сөйләүләре Әгерҗе тимер юлчылар коллективын хезмәттә яңа уңышларга рухландырды.

Әгерҗе станциясе 18 нче январьга кадәр эштә зур кыенлыклар кичерә иде. Станция буенча дежурный иптәш Санников бу кыенлыклардан чыгу юлын тапты. Станция юлларын һәм тупикларын еремнча файдаланып, смена командиры поездларны тоткарсыз кабул итүне һәм озатуны тәэмин итте. Составительләр Асафов һәм Жереб иптәшләр поездларны бик тиз формировать иттеләр. Сюгинская, Кизнер, Сарапул, Воткинск һәм башка станцияләрнең коллективлары шулай ук уңышлы эшләделәр.

— Фронт таләп иткәнчә эшләргә, Ленинград тимер юлчыларыннан калышмаска! — Әгерҗе бүлеге работникларының девизы шундый.

Диспетчер П. Прудников 19 нчы январьда күрше бүлектән планнан тыш бер поезд кабул итәргә йөкләмә алган иде. Янаул станциясе дежурные Андреев һәм Янаул деподы дежурные Кунгуров иптәшләр белән ярышып, еремнчы диспетчер үзенең йөкләмәсен үтәде. Иптәш Андреев юлны оста рәвештә бушатып, поездларны тоткарлыксыз кабул итеп торды. Иптәш Кунгуров локомотивларны тиз экипировкалауны оештырды.

Октябрь тимер юлының алдынгы машинисты иптәш Федосеев Әгерҗе депосындагы локомотивларның торышы белән танышканда, машинист иптәш Смирнов паровозын мактады. Бу машина үрнәк тестә. Аны лунинча саклап тоту, иптәш Смирновка 40 градуслы салкыннарда да поездны тиз йөртүгә мөмкинлек бирә.

Машинистлардан Мичков, Шутник, Захарова һәм башка иптәшләр дә кышкы кыенлыклардан уңышлы чыгалар.

Ленинградлылар Әгерҗе тимер юлчыларын җебегәннәргә, ялкауларга, дисциплина бозучыларга килешмәүчәнлек күрсәтүгә өйрәтәләр.

Машинист Денисов локомотивының техник торышы канәгатьләнмәслек хәлдә. Машинист Хөсәеновның эше бигрәк тә начар. Ул узган елның соңгы яртысында гына да эштә 7 брак ясады. 7 көнгә сузылган соңгы рейсларның берсендә ул 13 поездны 87 сәгать тоткарлап торды.

Техник эксплоатация кагыйдәләрен бозучы, җәмәгатьчелекнең таләп итүе буенча, җавапка тартылачак.

«Локомотив» газетасының күчмә редакциясе.

АЗЫК ПРОМЫШЛЕННОСТЕ ПРЕДПРИЯТИЕЛӘРЕНДӘ

Татарстандагы азык промышленносте предприятиеләренең иң зур күпчелеге январь аенда бик яхшы эшләде. Кызыл Армиянең 25 еллыгы хөрмәтенә багышланган социалистик ярышны киң җәелдерү нәтиҗәсендә айлык производство программалары бик күп арттырып үтәлде. Мәсәлән, «Светоч» фабрикасы айлык планны 204,7 процентка, мальтоза заводы—240,7 процентка, Микоян исемендәге фабрика 123,6 процентка, «Кызыл Шәрык» заводы—119,5 процентка үтәделәр һ. б. Гомумән наркомат күләмендә айлык план 118,9 процентка үтәлде.

ХӘРӘКӘТТӘГЕ АРМИЯ. Очучылардан капитан И. М. Ливин үзенең машинасына листовкалар тутырып еш кына дошманның тылына үтә. Бер көнне бик каты җил исеп торган вакытта аның машинасы Ш. шәһәре өстеннән очып, бик түбән төшә. Укчы-радист орденлы старшина Е. П. Рожков листовкаларны туп-туры шәһәрнең тратуарларына ташлый. Кыю очучы иптәш Ливин Ленин ордены һәм Кызыл Байрак ордены белән бүләкләнде. Рәсемдә: капитан Орлов (уңда) һәм капитан Ливин листовкаларны карыйлар.

ТАСС фотохроникасы.

СОВЕТ ИНФОРМБЮРОСЫННАН

9 нчы ФЕВРАЛЬДӘГЕ КИЧКЕ БЕЛДЕРҮ

9 нчы февральдә безнең гаскәрләр каты сугыш нәтиҗәсендә **Белгород** шәһәрен һәм зур тимер юл узелын, шулай ук **Шебекино** шәһәрен алдылар.

Курскидан төньяктарак безнең гаскәрләр район үзәге һәм зур тимер юл станциясе **Поныриины** алдылар.

Курскидан көньяктарак безнең гаскәрләр район үзәге һәм тимер юл станциясе **Солнцевны**, район үзәге **Медвенскоены** һәм халык яши торган күп кенә зур пунктларны алдылар.

Фронтның башка участокларында безнең гаскәрләр элекке юнәлешләрдә сугышлар алып бардылар.

* * *

Ростов-Дон районында безнең гаскәрләр дошманның бик нык оборонада торучы частьларына каршы каты сугышлар алып бардылар. Немецлар танкларның һәм пехотаның берничә тапкыр контратакалары белән элек югалткан позицияләрен кайтарырга маташтылар. Безнең частьлар, гитлерчыларның барлык контратакаларын кире кайтарып кына калмадылар, бәлки дошманның оборонасын өзеп алга киттеләр. Батайск районында Н-че берләшмәнең частьлары 40 танк, автомашиналар һәм самоход пушкалар төялгән 2 эшелон, азык һәм һәр төрле хәрби милекләр тутырылган зур складлар кулга төшерделәр.

* * *

Көньяк-көнбатыш фронт участокларыннан берсендә Н-че частьның сугышчылары дошман аэродромын алдылар һәм немецларның 30 бомбардировщигын кулга төшерделәр. Аэродром өчен булган сугышларда 400 гә якын гитлерчылар кырылды, 15 танк һәм 8 орудие юк ителде. Безнең икенче бер частьның подразделениесе, алга баруда дәвам итеп, 3 орудие, 11 автомашина, хәрби милекләр һәм сугыш припаслары тутырылган бер склад кулга төшерде

* * *

Краматорская районында безнең гаскәрләр, дошманның бик каты контратакаларын кире кайтарып, алга киттеләр. Немецлар, сугышка танкларның зур көчләрен кертеп, безнең частьларның һөҗүмен тоткарларга маташтылар. Безнең частьлар кискен контрударлар белән гитлерчыларны алып ташлыйлар, дошманның җанлы көчләрен кыралар һәм аның техникасын юк итәләр. Участоклардан берсендә немецларның моторлаштырылган пехотасы, берничә дистә танк ярдәме белән, контратакага күчкән иде. Безнең сугышчылар гитлерчыларның контратакасын кире кайтардылар һәм дошманны аның өчен зур югалтулар белән алып ташладылар. Икенче бер участокта Н-че частьның подразделениеләре немецларның 3 танкысын, 300 гә якын солдат һәм офицерларын юк иттеләр.

* * *

Балаклей районында Н-че берләшмәнең частьлары уңышлы рәвештә алга киттеләр һәм халык яши торган күп кенә пунктларны алдылар. Балаклей шәһәрендә безнең сугышчылар азык тутырылган 5 склад, кораллар тутырылган бер склад, кием-салымнар тутырылган бер склад, 70 автомашина һәм бик күп башка хәрби милекләр кулга төшерделәр.

* * *

Курск районында безнең гаскәрләр уңышлы һөҗүм операцияләрен дәвам иттерделәр. Н-че берләшмәнең частьлары халык яши торган бик күп эре пунктларны алдылар. Н-че укчы частьның сугышчылары дошманга каршы сугышларда 4 танк, 13 орудие, 500 винтовка, 12.000 снаряд, 35 автомашина һәм башка трофейлар кулга төшерделәр. Немецларның 200 солдат һәм офицерлары плен алынды.

* * *

Краснодар краенда хәрәкәт итүче партизаннар отряды, соңгы көннәрдә дошманга каршы сугышларда немецларның 110 солдат һәм офицерын кырып ташлаган һәм сугыш припаслары тутырылган бер складны шартлаткан. Совет патриотлары 4 орудие, 30 автомашина, 8 мотоцикл һәм станоклы 3 пулемет кулга төшергәннәр.

Кырым партизаннары отряды январь ае ахырларында немецларның 2 хәрби эшелонын юлдан чыгарып аударган. Һәлакәт нәтиҗәсендә 2 паровоз, дошманның җанлы көчләре һәм йөкләре төялгән 30 вагон җимертелгән. Партизаннарның бер группасы 30 нчы январьда шоссе юлында немец элемтәчеләре утырган 2 мотоциклны юк иткән.

* * *

Италиянең «Равенна» исемле дивизиясенең 38 нче пехота полкы командиры пленный Марио Бианки түбәндәгеләрне сөйләде: «Русларның һөҗүме башлангач, мин позицияләрне ничек кенә итеп булса да тотып торырга һәм бер адымга да чигенмәскә приказ алдым. Русларның артиллерия һәм миномет уты безгә авыр югалтулар китерде. 3.000 гә якын кешесе булган полкта 2 көн эчендә бары 300 кеше калды. Калганнары үтерелделәр, яраландылар яки пленга бирелделәр. Частьлар арасында элемтә бозылды. Мин чигенергә карар бирдем. Бару юллары бөтенләй тәртипсез иде. Частьлар буталдылар. Штаблар һәм солдатлар паникага бирелеп туктаусыз рәвештә качтылар. Тар-мар ителгән частьларда тәртип урнаштыру инде мөмкин түгел иде. Солдатлар, йөгерергә җиңел булсын өчен, юлда барганда ук коралларын теләсә кая ташлап бетерделәр.

Моннан соң да каршы тору мөмкин түгел иде һәм без барыбыз да—офицерлар да һәм солдатлар да—русларга пленга бирелдек».

* * *

ЯПОНИЯ ПАРЛАМЕНТЫ СЕССИЯСЕНДӘ ТОДЗИОНЫҢ, ТАНИНЫҢ, КАЙЯНЫҢ ЧЫГЫШЛАРЫ

ТОКИО, 5 февраль. (ТАСС). Япония парламенты сессиясе яңадан үзенең эшенә керешге. Сессиядә баш министр Тодзио, чит ил эшләре министры Тани һәм финанс министры Кайя речьлар белән чыктылар.

Тодзио үзенең речендә Япония империясенең хәзерге вакытта Англиягә һәм Америка Кушма Штатларына каршы әлегәчә тиңдәше булмаган гаять зур сугышның иң кызу чорында торуын әйтте. Сугышның барышына тукталып, Тодзио болай диде:

—Көньяк диңгезләр илләрен яулап алганнан соң Япония үзенә гаять күп ресурслар тәэмин итте. Ләкин бу ресурслардан файдалану өчен әле күп тырышлык бирергә кирәк. Америка Кушма Штатлары һәм Англия, үзләренең промышленность көчләренә таянып хәзер контратакалар ясарга маташалар.

Шушы уңай белән Тодзио японнарны мондый хәлдә үзләренең тырышлыкларын йомшартмаска чакырды. Ул халыкка һәр төрле кимчелекләр һәм уңайсызлыклар белән килешергә туры килер дип кисәтү ясады.

Японияның оккупацияләнгән илләргә булган мөнәсәбәтенә кагылып, Тодзио болай диде:

—Япония хәзерге административ орган карамагында булган территория чикләрендә Бирма дәүләте төзергә омтыла. Безнең хөкүмәтебез Бирманың бәйсезлеген игълан итте инде. Хәзер бу бәйсезлек тормышка ашырылу алдында тора.

Тодзио, «Филиппинлылар киләчәктә Япония белән хезмәттәшлекне ныгытырлар һәм шулай итеп, үз илләренә бәйсезлек бирелү мөмкинлеген тизрәк якынайтырлар», дип ышаныч белдерде.

Чит ил эшләре министры Тани үзенең речендә Японияның башка илләр белән булган мөнәсәбәтләренә тукталды. Япония-Совет мөнәсәбәтләренә кагылып, Тани болай диде:

—Советлар Союзына карата Японияның политикасы 1941 нче елның апрелендә битарафлык турында төзелгән Япония-Совет пактын ихтирам итүдән тора. Бу политикада бернинди дә үзгәрешләр булмады. Ләкин әйтеп тә торасы юк, безнең хөкүмәтебезнең бу политикасының принциплары Советлар Союзының битарафлык турындагы бу пактны үтәвенә бәйләнгәннәр.

Аннан соң Тани Японияның Германия һәм Италия белән хезмәттәшлеге элеккечә якын хәлдә калуны әйтеп үтте.

Финанс министры Кайя, Японияның 1943-44 нче елгы дәүләт бюджеты турындагы мәсьәлә буенча чыгып, болай диде:

— Бюджет буенча расходларның гомуми суммасы 9.095 миллион иен, ягъни үткән бюджет елында булганга караганда 1.145 миллион иенга артыграк. Бюджетта беренче урында сугыш расходлары тора. Бюджетның доходлар өлеше 8.176 миллион иен. Бу сумма налоглардан һәм башка керемнәрдән алынырга тиеш. Шулай ук заемнардан 1.488 миллион иен керергә тиеш. Налог керемнәре 6.582 миллион иенлык итеп, ягъни үткән елга караганда 822 миллион иенга артык итеп билгеләнде. Кытай белән сугыш башланганнан бирле Япониядә налоглар бер туктаусыз артып торды һәм чикләтеп торган налогларны тагын да арттыру күздә тотыла.

ТРИПОЛИДА ЧЕРЧИЛЛЬНЕҢ ЧЫГЫШЫ

ЛОНДОН, 8 февраль. (ТАСС). Рейтер агентлыгының хәбәр итүенә караганда, Черчилль Триполига барган вакытында 8 нче армия солдатларына белдерү чыгарган. Белдерүдә болай диелә: «Сез сугышның характерын искиткеч рәвештә үзгәрттегез. Мин Касабланкада империянең генеральный штаб начальнигы белән берлектә Рузвельт белән киңәшкән чагымда сахра армиясенең Триполига килеп керүе яңа фактор булып чыкты. Бу хәл безнең сөйләшүләребезнең барышына йогынты ясады, һәм киләчәк өчен өметле перспективаларны ачты». Аннары белдерүдә түбәндәгеләр әйтелә:

«Сезнең алга баруыгызны исәпкә алып эшләнгән киң күләмдәге икенче һөҗүм Англиянең беренче армиясен, сезнең америкалы иптәшләрегезне һәм Франция армиясен Бизертадан һәм Тунистан 30 яки 40 мильдә булган позицияләргә китереп җиткерде. Шулай итеп, һәркем тарафыннан аңланырлык хәрби обстановка килеп туа. Безнең җиңү көннәребез һич тә тәмам булмады әле. Төрле урыннардан җибәрелә торган көчләр ярдәме белән без немецларның яки итальяннарның барлык кораллы көчләрен тәмам юк итүгә яки Африка ярларыннан куып җибәрергә ирешә алачакбыз».

ТӨНЬЯК АФРИКАДА СУГЫШ ХӘРӘКӘТЛӘРЕ

ЛОНДОН, 8 февраль. (ТАСС). Англиянең Якын Көнчыгыштагы кораллы көчләре командованиесенең белдерүендә кичә фронтның барлык секторларында да патрульләрнең активлык күрсәткәнлекләре әйтелә. Тунис белән чиктәш булган яр буе районында Англия гаскәрләре Писыдадан көнбатыштарак дошманга каршы бәрелешкә кергәннәр. Фронтның үзәк секторында дошманның бронемашиналарына атака ясалган һәм машиналар таркатылган. Һава гадәттән тыш начар булуга да карамастан, союзникларның самолетлары Бенгардан нан көнбатыштарак дошманның автомашиналарына һәм Сицилиядәге тимер юлларга һөҗүм иткәннәр. Көндез Неапольга зур һөҗүм ясалган.

ЛОРИАНГА ҺӘМ РУРГА АНГЛИЯ БОМБАРДИРОВЩИКЛАРЫНЫҢ ҺӨҖҮМЕ

ЛОНДОН, 8 февраль. (ТАСС). Англия авиация министрлыгының хәбәр итүенә караганда, 8 нче февральгә каршы төндә Англия бомбардировщиклары Лорианга (Франция ярлары буендагы порт) бик каты һөҗүм ясаганнар. Башлангыч мәгълүматларга караганда, портның бик нык җимерелгәнлеге күренгән. Шуның өстенә Рур өлкәсендәге төрле объектлар бомбага тотылган. Англиянең 7 самолеты үзләренең базаларына кайтмаганнар.

АНГЛИЯГӘ ҺАВАДАН ҺӨҖҮМ

ЛОНДОН, 8 февраль. (ТАСС). Англия информация министрлыгының хәбәр итүенә караганда, 8 нче февральгә каршы төндә дошманның берничә самолеты Көньяк Англия ярлары буенда күренгән. Алар бер пунктка бомбалар ташлаганнар. Бомбага тотудан берәз гына материаль зарар килгән. Корбаннар юк. Дошманның бер бомбардировщигы юк ителгән.

АТЛАНТИКА ХАРТИЯСЕНӘ БРАЗИЛИЯНЕҢ КУШЫЛУЫ

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраль. (ТАСС). Ассошиэйтед Пресс агентлыгының Рио-де-Жанейродан хәбәр итүенә караганда, президентВаргас катнашы белән Бразилия кабинетының утырышы булган һәм анда Атлантика хартиясенә Бразилиянең кушылуы турында карар кабул ителгән.

Җаваплы редактор урынбасары
ГАЛИМ РЯБКОВ.

Театрларда һәм киноларда

Татар дәүләт опера һәм балет театры. Бүген — „*Башмагым*“. 12 нче февральдә — „*Евгений Онегин*“.

Г. Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. 11 н е февральдә—„*Хуҗа Насретдин*“.

Зур драма театры. Бүген һәм 11 11 нче февральдә — „*Маскарад*“.

Татарстан дәүләт филармониясе. Бүген — Менжинский исемендәге клубта А. С. Пушкинның тууына 106 ел тулуга багышланган концерт кичәсе. Кич 8 сәгать 30 минутта башлана.

Дәүләт циркы. Бүген—зур цирк тамашасы һәм французча көрәш ярышлары. Кич 8 сәгатьтә башлана

„Электро“ — музыкаль комедия „*Антоша Рыбкин*“.

„Унион“—„*Котовский*“.

„Пионер“ көндез һәм кич — „*Корыч ничек чыныкты*“.

„Чатки“—„*Өч мушкетер*“.

Редакциянең телефон номерлары: җаваплы редактор—АТС 73—27, редактор урынбасары—АТС 76—29. секретарь—АТС 79—29. Партия тормышы бүлеге 14—75, промышленность-транспорт һәм хатлар бүлеге АТС 75—55, авыл хуҗалыгы бүлеге АТС 75—14, типография 36—60.

ПФ 038 «КРАСНАЯ ТАТАРИЯ» һәм «КЫЗЫЛ ТАТАРСТАН издательствосының АЛЕКСАНДРОВ ИСЕМЕНДӘГЕ ТИПОГРАФИЯСЕ № Заказ 230